



# Instrukcije za obrazac W-8EXP (Rev. April 2014)

## **Potvrda za strane vlade ili druge strane organizacije u svrhu zadržavanja SAD poreza i prijavljivanja**

Oznake Poglavlja se odnose na Zakon o internom prihodu osim ako nije drugačije navedeno.

### Opšte instrukcije

**Budući događaji.** Za najnovije informacije o razvoju događaja u vezi sa obrascem W-8EXP i njegovim instrukcijama, kao što su zakoni donijeti nakon objavljivanja obrazaca, posjetite [www.irs.gov/formw8eci](http://www.irs.gov/formw8eci).

### Šta je novo

**FATCA.** 2010. godine, Kongres je usvojio poticaj za zapošljavanje da bi se obnovio Zakon o zapošljavanju od 2010, P. L. 111-147 (Zakon o zapošljavanju) u kojem je dodato Poglavlje 4, podnaslov A (Poglavlje 4) Zakona, koji se sastoji od odjeljaka 1471 do 1474 Zakona i obično se navodi kao FATCA“ ILI „Poglavlje 4“. U skladu sa Poglavljem 4, od učesničkih stranih institucija (FFIs) i određenih izuzetih registrovanih FFI se traži da identifikuju svoje vlasnike SAD računa, bez obzira da li je plaćanje koje podliježe obustavi poreza izvršeno na račun. U januarz 2013 lobjavljeni su konačni propisi koji utvrđuju pravila za due diligence, porez po odbitku i izvještavanje kako za SAD poreske obveznike i FFI u skladu sa Poglavljem 4.

Dodatni privremeni i predloženi propisi su objavljeni u martu 2014. sa ažuriranim pravilima u skladu sa Poglavljem 4 kao i smjernicama za usklađivanje Poglavlja 4 sa poglavljem 3 i 61. Od SAD agenta za obustavu poreza i FFI će se tražiti da počnu sa obustavom poreza na plaćanja koja podliježu obustavi u svrhu Poglavlja 4, počevši od jula 2014.

Ovaj obrazac, zajedno sa obrascem W-8BEN, W-8ECI, i W-8IMY, je ažuriran da bi odrazio zahtjeve za dokumentacijom po osnovu Poglavlja 4. Posebno, ovaj obrazac W-8EXP sada isključivo koriste strane vlade ili druge organizacije koje traže primjenu odjeljaka (s) 115(2), 501(c), 892, 895, i 1443(b) da bi potvrdili svoje izuzeće po važećim odredbama zakona u svrhu poglavlja 3 i da potvrde svoj status u skladu Poglavlja 4 kada primaju plaćanja koja podliježu obustavi za porez ili da dokumentuju svoj status kao vlasnik računa učesničke FFI ili registrovane izuzete FFI. Međutim, strana vlada ili druga organizacija koja traži povlastice po sporazumu o porezu za prihod koji ne podliježe nekom od ovih statutarnih izuzeća treba da koriste obrazac W-8BEN-E umjesto ovog obrasca. Pravno lice koje dokumentuje samo svoj status u svrhe Poglavlja 4 takođe može dostaviti obrazac W-8BEN-E umjesto ovog obrasca. Strana vlada ili druga organizacija koja ne dostavi ovaj obrazac (ili drugu važeći obrazac potvrde) kada se to od nje traži mogla bi biti tretirana kao neučesnička FFI

koja podliježe obustavi od 30% na plaćanja izvršena organizaciji. Generalno, strana vlada ili druga organizacija koja prima plaćanje koje podliježe obustavi za porez treba da dostavi ovaj obrazac kada se to traži od nje da bi izbjegla nekorektna posljedice od obustave za porez.

**Napomena.** Za definicije stavki koje se koriste u ovim instrukcijama, vidjeti *Definicije*, u daljem tekstu.

### Svrha obrasca

U skladu sa poglavljem 3, strana lica podliježu SAD porezu po stopi od 30% na prihod koji primaju iz SAD izvora a koji se sastoji od kamate (uključujući određeni popust prve emisije (OID)), dividende, rente, premije, anitete, kompenzacije za ili očekivanja za, izvršene usluge, ili druge fiksne ili utvrdive godišnje i periodične zarade, profite ili prihod. Ovaj porez se nameće na bruto plaćeni iznos i generalno se naplaćuje putem obustave za porez u skladu sa odjeljkom 1441 ili 1442 na taj iznos. Plaćanje se smatra izvršenim kada je izvršeno direktno stvarnom vlasniku ili drugom licu u korist stvarnog vlasnika.

Strana lica takođe podliježu porezu po stepenovanim stopamana prihod koji zarade a koji se smatra efektivno povezan sa SAD trgovinom ili poslom. Ako strano lice investira u partnerstvo koje vrši SAD trgovinu ili posao, strano lice se smatra da je angažooano u SAD trgovini ili poslu. Od partnerstva se traži da obustavi porez u skladu sa odjeljkom 1446 na distributivni udio stranog lica u efektivno povezanom oporezivom prihodu partnerstva.

Ako primате određenu vrstu prihoda, morate dostaviti obrazac W-8EXP da bi:

- Utvrdili da niste SAD lice,
- Tvrdili da ste stvarni vlasnik prihoda za koji se daje obrazac W-8EXP i
- Tražite smanjenu stopu, ili izuzeće od, obustave za porez kao strana vlada, međunarodna organizacija, strana centralna emisiona banka, strana organizacija izuzeta od poreza u posjedu SAD-a.

Generalno, plaćanja stranoj vladi (uključujući stranu centralnu emisionu banku u potpunosti u vlasništvu strane države) od investicija u SAD u dionice, obveznice, ostale domaće hartije od vrijednosti, finansijske instrumente koji se čuvaju za izvršenje državnih finansijske ili monetarne politike, i kamate na depozite u bankama u SAD su izuzeti od poreza po odjeljku 892 i izuzeti su od obustave za poreze po odjeljcima 1441 i 1442. Plaćanja osim onih opisanih u prethodnom tekstu, uključujući prihod dobijen u SAD od vršenja komercijalne aktivnosti, prihod primljen od kontrolisanog komercijalnog pravnog lica (uključujući zaradu od raspolaganja kamatama u kontrolisanom komercijalnom entitetu), i prihod primljen od kontrolisanog

Komercijalnog pravnog lica, ne daju kvalifikaciju za izuzeće od poreza po odjeljku 892 ili izuzeće od obustave za porez po odjeljcima 1441 i 1442. Vidjeti odjeljka Privremenih propisa 1.892-3T. Osim toga, određene distribucije stranoj vladi od trasta za investicije u nekretnine (REIT) može da ne bude pogodan od oslobađanja od obustave poreza i može podlijegati obustavi od 35% ostvarene zarade. Za definiciju „komercijalne aktivnosti“ vidjeti odjeljka Privremenih propisa 1.892-4T.

Iznosi koji se raspodjeljuju na stano lice iz partnerske trgovine ili posla u SAD se smatraju izvedenim iz komercijalne aktivnosti u SAD. Fektivno povezani oporezivi prihod partnerstva podliježe obustavi za porez po odjeljku 1446.

Generalno, plaćanja međunarodnim organizacijama od investicija u SAD u dionicama, obveznicama i drugim domaćim hartijama od vrijednosti, kamati na depozite u bankama u SAD, i plaćanjima iz nekog drugog izvora u SAD su izuzeti od poreza u skladu sa odjeljkom 892 i izuzeti su od obustave za porez po odjeljcima 1441 i 1442. Vidjeti odjeljak Privremenih propisa 1.892-6T. Plaćanja stranoj centralnoj emisionoj banci (bilo da je u cjelini u vlasništvu strane države) ili banci za međunarodna plaćanja iz obaveza SAD ili neke agencije ili njenog posrednika, ili od kamate na depozite kod lica koja izvršavaju bankarsko poslovanje, također su generalno izuzeti od poreza po odjeljku 892 i izuzeti su od obustave za porez u skladu sa odjeljcima 1441 i 1442. Osim toga, plaćanja stranoj centralnoj emisionoj banci od bankarskih prijema su izuzeti od poreza u skladu sa odjeljkom 871(i)(2)(C) i izuzeti su od obustave za porez u skladu sa odjeljcima 1441 i 1442. Efektivno povezani prihod ili zarada iz partnerstva koje vrši trgovinu ili posao u SAD može podlijegati obustavi za porez po odjeljku 1446.

Plaćanja stranoj organizaciji izuzetoj od poreza na prihod određene vrste iz SAD izvora je također generalno izuzeto od poreza i od obustave za porez. Bruto investicioni prihod strane privatne fondacije, međutim, podliježe obustavi za porez u skladu sa odjeljkom 1443(b) po stopi od 4\$. Efektivno povezani prihod i zarada od partnerstva koje se bavi trgovinom ili poslom u SAD može podlijegati obustavi za porez u skladu sa odjeljkom 1446.

Plaćanja vladi u posjedu SAD su generalno oslobođena od poreza i obustave za porez u skladu sa odjeljkom 115(2).

Da bi se utvrdila podobnost za izuzeće od poreza po 30# i obustavi za porez u svrhe poglavlja 3 prema odjecima 892, 895, 501(c), ili 115(2), a strana vlada, međunarodna organizacija, strana centralna emisiona banka, strana organizacija izuzeta od poreza, strana privatna fondacija, ili posjed vlade SAD moraju dostaviti obrazac W-8EXP agentu za obustavu poreza ili platiocu kao i svu potrebnu dokumentaciju. Agent za obustavu poreza ili platilac prihoda se mogu osloniti na propisno popunjen obrazac W-8EXP da bi se plaćanje, kredit, ili raspodjela povezana sa obrascem W-8EXP prema stranoj vladi, međunarodnoj organizaciji, stranoj centralnoj emisionoj banci,

Stranoj organizaciji izuzetoj od poreza, stranoj privatnoj fondaciji ili vladi u posjedu SAD smatrali izuzetim od obustave za porez po stopi od 30% (ili gdje je to moguće, podlijegali porezu po odbitku po stopi od 4%).

Dostaviti obrazac W-8EXP agentu za obustavu poreza ili platiocu prije plaćanja prihoda, kreditiranja, ili raspodjele prema vama. Ako stvarni vlasnik ne dostavi obrazac W-8EXP kada se to traži od njega, može dovesti do obustave za porez po stopi od 30%, inosa za rezervnu obustavu za porez, ili po stopi koja važi u skladu sa 1446.

Osim zahtjeva iz poglavlja 3, poglavlje 4 zahtijeva od agenata za obustavu poreza da identifikuju status primaoca plaćanja po poglavlju 4 a koji primaju plaćanja koja podliježu porezu po odbitku da utvrde da li se obustava za porez primjenjuje u skladu sa poglavljem 4. Prema poglavlju 4, određene strane vlade, strane centralne banke, međunarodne organizacije i strana pravna lica opisana u odjeljku 501(c) (osim osiguravajućeg društva opisanog u odjeljku 501(c)(15)) ne podliježu obustavi za porez prema poglavlju 4. Agent za obustavu poreza može tražiti ovaj obrazac W-8EXP da bi utvrdio vaš status po poglavlju 4 i izbjegao obustavu za porez.

Poglavlje 4 također traži od učesničkih FFI i određenih registrovanih izuzetih FFI da dokumentuju vlasnike računa pravnog lica da bi utvrdili njihov status prema poglavlju 4 bez obzira da li se obustava za porez primjenjuje na bilo koje plaćanje izvršeno prema entitetima. Ako imate račun kod FFI i imate status prema poglavlju 4 prikazan u Dijelu I, red 4 ovog obrasca, dostavite obrazac W-8EXP kada vam FFI traži da bi dokumentovali svoj status u skladu sa poglavljem 4.

**Dodatne informacije.** Za dodatne informacije i instrukcije za agenta za obustavu poreza, vidjeti instrukcije za tražioce obrazaca W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP, i W-8IMY.

**Ko mora dostaviti obrazac.** Morate obrazac W-8EXP dati agentu za obustavu poreza ili platiocu ako ste strana vlada, međunarodna organizacija, strana centralna emisiona banka, strana organizacija izuzeta od poreza, strana privatna fondacija, ili vlada u posjedu SAD koja prima plaćanje koje podliježe obustavi za porez ili prima plaćanje koje podliježe obustavi za porez prema poglavlju 3, ili ste takavo pravno lice koje ima račun kod FFI koja traži ovaj obrazac.

Ne koristite obrazac W-8EXP ako:

- niste strana vlada, međunarodna organizacija, strana centralna emisiona banka, strana organizacija izuzeta od poreza, strana privatna fondacija ili vlada u posjedu SAD, koji primaju iznose koji podliježu obustavi poreza po poglavlju 3 tražeći primjenjivost odjeljka 115(2), 501(c), 892, 895, ili 1443(b). Umjesto toga, dostavite obrazac W-8BEN-E, Potvrda o statusu stvarnog valnika za obustavu za SAD porez i prijavljivanje (pravna lica), ili obrazac W-8ECI, Potvrda o zahtjevu stranog lica da je prihod efektivno povezan sa vršenjem trgovine ili posla u SAD. Na primjer, ako ste strana organizacija izuzeta od poreza koja traži povlastice po sporazumu o porezu na prihod, dostavite obrazac W-8BEN-E.
- primite plaćanja koja podliježu obustavi za poreze od poreskog obveznika koji zahtijeva ovaj obrazac i nemate naveden status po poglavlju 4 u Dijelu I, red 4 ovog obrasca.

- djelujete kao posrednik (odnosno, ne djelujete za valstiti račun nego za račun drugih kao agent, nominovani zastupnik, ili kastodijan). Onda, dostavite obrazac W-8IMY, Potvrdu stranog posrednika, strano tranzitno pravno lice, ili određene SAD filijale za SAD obustavu poreza i prijavljivanje.
- primete prihod koji je efektivno povezan sa vršenjem trgovine ili posla u SAD. Onda dostavite obrazac W-8ECI.
- ste organizacija izuzeta od poreza koja prima oporezivi prihod koji nije povezan sa poslom a podliježe obustravi za porez u skladu sa odjeljkom 1443(a). Onda, dostavite obrazac W-8BEN-E ili obrazac W-8ECI (ako je moguće) za ovaj dio svog prihoda.
- ste strano partnerstvo, strani prosti trust, ili strani vlasnički kontrolisani trust. Onda dostavite obrazac W-8ECI ili obrazac W-8IMY. Međutim, od stranog vlasnički kontrolisanog trusta se traži da dostavi dokumentaciji svog osnivača ili drugog vlasnika u svrhe odjeljka 1446. Vidjeti odjeljak Propisa 1.1446-1.

#### **Davanje obrasca W-8EXP agentu za obustavu poreza.**

Ne šalžite obrazac W-8EXP IRS-u. Umjesto toga, dajte ga licu koje ga traži od vas. Generalno, ovo lice će biti ono od kojeg primete plaćanje, koji kredituje vaš račun, ili partnerstvo koje vam doznava prihod. Generalno, obrazac W-8EXP se mora posebno davati svakom agentu za obustavu poreza.

Dajte obrazac W-8EXP licu koje ga traži prije izvršenog plaćanja, uplate, ili doznake na vas ili vaš račun. Ako ne dotavite ovaj obrazac, agent za obustavu poreza će možda morati da obustavi porez u skladu sa poglavljem 3 ili poglavljem 4 po stopi od 30%, stopi za rezervnu obustavu (utvrđenu u odjeljku 3406), ili po stopi važećoj u skladu sa odjeljkom 1446. Ako primite više od jedne vrste prihoda od jednog poreskog obveznika, on može tražiti da dostavite obrazac W-8EXP za svaku vrstu prihoda.

**Promjena okolnosti.** Ako promjena okolnosti učini informaciju koju ste naveli u obrascu W-8EXP netačnom, morate obavijestiti agenta za obustavu poreza u roku od 30 dana od promjene okolnosti i morate dostaviti novi obrazac W-8EXP ili drugi odgovarajući obrazac.

**Prestanak važenja obrasca W-8EXP.** Generalno, obrazac W-8EXP važi neodređeno do promjene okolnosti koje informaciju u obrascu čine netačnom. U nekim slučajevima, međutim, obrazac W-8EXP će ostati važeći samo za vrijeme od datuma kada je obrazac potpisan do zadnjeg dana treće uzastopne kalendarske godine. Na primjer, obrazac W-8EXP dostavljen u 15.02.2015 od strane kontrolisanog pravnog lica strane vlade podliježe trogodišnjem važenju i ističe 31.12.2018. u svrhe poglavlja 3. Za više izuzeća za neograničeni rok važenja, vidjeti odjeljak Propisa 1.1441-1(e)(4)(ii) u svrhu poglavlja 3 i odjeljka Propisa 1.1471-3(c)(6)(ii) u svrhe Poglavlja 4.

## **Definicije**

#### **Iznosi izuzeti od poreza u skladu sa odjeljkom 895.**

Odjeljak 895 generalno isključuje iz bruto prihoda i izuzima SAD oporezivi prihod strane centralne banke izdavanja

Koji prima iz obaveza SAD (ili neke agencije ili njenog posrednika) ili iz kamate na depozite kod lica koja vrše bankarsko poslovanje osim ako se navedene obaveze ili depoziti ne drže za, ili koriste u vezi sa, izvođenjem komercijalnih bankarskih funkcija ili drugih komercijalnih aktivnosti centralne banke izdavanja.

#### **Iznosi izuzeti od poreza u skladu sa odjeljkom 892.**

Samo strana vlada ili međunarodna organizacija kako je definisano u daljem tekstu kvalifikuje se za izuzeće od oporezivanja u skladu sa odjeljkom 892. Odjeljak 892 generalno isključuje od bruto prihoda i izuzima od SAD oporezivog prihoda, stranu vladu, koja prima taj prihod od investicija u SADu u dionicama, obveznicama ili drugim domaćim hartijama od vrijednosti; finansijski instrumenti koji su čuvani u izvršenju vladine finansijske ili monetarne politike; i kamate na novčane depozite u bankama u SADu koji pripadaju stranoj vladi. Prihod strane vlade iz nekog od sledećih izvora nije izuzeto od SAD oporezivanja.

- vršenje svake komercijalne aktivnosti
- kontrolisano komercijalno pravno lice
- raspolaganje bilo kakvim kamatama u kontrolisanom komercijalnom pravnom licu. Za definiciju „komercijalna aktivnost“, vidjeti Odjeljak Privremenih propisa 1.892-4T.

Odjeljak 892 takođe uopšte isključuje iz bruto prihoda i izuzima od SAD oporezivanja prihod međunarodnih organizacija dobijen od investiranja u SAD u dionice, obveznice, ili druge domaće hartije od vrijednosti i kamatu na gotovinske depozite u bankama u koji pripadaju međunarodnoj organizaciji ili iz nekog drugog izvora u SAD.

**Iznosi koji podliježu obustavi za porez.** Generalno, iznos koji podliježe obustavi po Poglavlju 3 je iznos iz izvora u SAD koji su fiksni ili su godišnji ili periodični (FDAP) prihod koji se može utvrditi. FDAP prihod je sav prihod uvršten u bruto prihod, uključujući kamatu (kao i OID), dividende, rente, tantijeme i kompenzacije. FDAP prihod ne uključuje većinu zarada od prodaje imovien (uključujući tržišni popust i opcione premije) kao i ostale specifične stavke prihoda opisanog u odjeljku Propisa 1.1441-2 (kao što je kamata na bankovne depozite i kratkoročne OID).

U svrhu odjeljka 1446, iznos koji podliježe obustavi za porez je udio stranog partnera u partnerstvu efektivno povezanog sa oporezivim prihodom.

Generalno, iznos koji podliježe porezu po odbitku u skladu sa Poglavljem 4 je iznos FDAP prihod iz SAD izvora koji je takođe plaćanje koje podliježe obustavi za oporezivanje kako je to definisano odjeljkom Propisa 1.1473-1(a) na koji se ne primjenjuje izuzeće u skladu sa Poglavljem 4. Izuzeća od obustave za porez ili oporezivanja propisanih Poglavljem 3 se ne primjenjuju kada se utvrđuje da li se obustava za porez primjenjuje po Poglavlju 4. Za izuzeća koja se primjenjuju po definiciji plaćanja koje podliježe obustavi za porez, vidjeti odjeljak Propisa 1.1473-1(a)(4) (izuzeće, na primjer, određena nefinansijska plaćanja).

**Stvarni vlasnik.** Za plaćanja osim onih za koja se traže smanjene stope, ili izuzeće, obustava za poreze u skladu sa sporazumom o porezu na prihod, stvarni vlasnik prihoda je generalno lice od kojeg se traži po poreskim

Principima SAD-a da uključi plaćanje u bruto prihod u poreskoj prijavi. Lice nije stvarni vlasnik prihoda, osim u mjeri u kojoj je lice koje prima prihod nominovani zastupnik, agent ili kastodijan, ili u mjeri u kojoj je lice veza čije je učešće u transakciji zanemareno. U slučaju plaćenih iznosa koji ne čine prihod, stvarno vlasništvo se utvrđuje ako je plaćanje bilo prihod.

Strano partnerstvo, strani prosti trust, ili strani vlasnički kontrolisane fondacije nisu stvarni vlasnici prihoda plaćenog partnerstvu ili trustu. Stvarni vlasnici prihoda plaćenog stranom partnerstvu su generalno partneri u partnerstvu, pod uslovom da partner nije sam po sebi partnerstvo, strani prosti ili vlasnički kontrolisani trust, nominovani predstavnik ili neki drugi agent. Stvarni vlasnici prihoda plaćenog stranom prostom trustu (odnosno stranom trustu opisanom u odjeljku 651(a)) su generalno korisnici trasta, ako korisnik nije strano partnerstvo, strani prosti ili vlasnički kontrolisani trust, nominovani predstavnik ili drugi agent. Stvarni vlasnici prihoda plaćenog stranom vlasnički kontrolisanom trustu (odnosno stranom trustu do ukupnog ili dijela prihoda trasta kokoji se tretira da je u vlasništvu osnivača ili drugog lica u skladu sa odjeljcima od 671 do 679) su lica koja se tretiraju kao vlasnici trasta. Stvarni vlasnik prihoda plaćenog stranom složenom trustu (odnosno, trustu koji ni je strani prosti trust ili strani vlasnički kontrolisani trust) jeste sami trust.

Stvarni vlasnik prihoda plaćenog stranom preduzeću je samo preduzeće.

Ova pravila o stvarnim vlasnicima se prije svega primjenjuju u svrhe obustave za poreze u skladu sa odjeljcima 1441 i 1442. Pravila se takođe uglavnom primjenjuju u svrhe odjeljka 1446, sa nekoliko izuzeća. Vidjeti odjeljak Propisa 1.1446-1 za primjere gdje se zahtjevi za dokumentacijom odjeljaka 1441 i 1442 razlikuju od odjeljka 1446.

**Poglavlje 3.** Poglavlje 3 je Poglavlje Zakona o internom prihodu (obustavljanje poreza za nonrezidentne strance i strane korporacije). Poglavlje 3 sadrži odjeljke 1441 do 1464.

**Poglavlje 4.** Poglavlje 4 je Poglavlje 4 Zakona o internom prihodu (Porezi za prijavljivanje po određenim stranim računima). Poglavlje 4 sadrži odjeljke 1471 do 1474.

**Komercijalne aktivnosti.** U svrhu Poglavlja 4, komercijalne aktivnosti su finansijske aktivnosti u kojima su angažovana osiguravajuća društva, kastodi institucije, ili depozitne institucije (uključujući i aktivnost prijema depozita). Izuzeti stvarni vlasnik se neće smatrati izuzetim u smislu Poglavlja e u vezi sa plaćanjima iz obligacija čuvanih u vezi sa komercijalnim finansijskim aktivnostima. Vidjeti odjeljak Propisa 1.1471-6(h), uključujući ograničenja u obimu komercijalne finansijske aktivnosti. U svrhu poglavlja 3, komercijalne aktivnosti su opisane u odjeljku Privremenih propisa 1.892-4T.

**Kontrolisano komercijalno pravno lice.** Kontrolisano komercijalno pravno lice je pravno lice angažovano u komercijalnim aktivnostima koje su opisane u odjeljku Privremenih propisa 1.892-4T

(bilo u ili izvan SAD) ako strana vlada ima:

- neki udio u pravnom licu koji je 50% ili više od ukupnih svih udjela u pravnom licu, ili
- Dovoljan udio ili neki drugi udio u pravnom licu koji stranjoj vladi omogućava efektivnu praktičnu kontrolu pravnog lica.

Pravno lice obuhvata korporaciju, partnerstvo, trust (uključujući penzioni) i preduzeće. Partnerske komercijalne aktivnosti se mogu pripisati opštim ili ograničenim partnerima u svrhe utvrđivanja da li je partner kontrolisano komercijalno pravno lice us vrhu odjeljka 892. Partnerske aktivnost i će rezultirati u partnerstvu koje mora obustaviti porez u skladu sa odjeljkom 1446 na komercijalni prihod koji je efektivno povezani oporezivi prihod koji se raspoređuje na stranu vladu.

**Napomena.** Strana centralna emisiona banka će se tretirati kao kontrolisano komercijalno pravno lice samo ako je angažovana u komercijalne aktivnosti u SAD-u. **Status u skladu pogavlja 4.** Izraz status po poglavju 4 znači status lica kao SAD lica, utvrđenog SAD lica, stranog fizičkog lica, učesničke FFI, izuzete FFI, ograničenog distributera, izuzetog stvarnog vlasnika, neučesničke FFI, teritorijalne finansijske institucije, izuzete NFFE, ili pasivne rm chapter 4 status means a person's status as a U.S. NFFE. Vidjeti odjeljak Propisa 1.1471-1(b) za definicije ovih izraza.

**Izuzeta FFI.** Prema odjeljku 1471(b)(2), određene FFI se smatraju da su u skladu sa propisima prema poglavju 4 bez potrebe da zaključe sporazum FFI sa IRS. Međutim, od određenih izuzetih FFI se traži da se registruju kod IRS i pribave Globalni posrednički identifikacioni broj (GIIN). Ove FFI se nazivaju kao **registrovane izuzete FFI**. Vidjeti odjeljak Propisa 1.1471-5(f).

**Izuzeti stvarni vlasnik.** Izuzeti stvarni vlasnik je lice koje je opisano u odjeljku Propisa 1.1471-6 i obuhvata stranu vladu, političko odjeljenje strane vlade, posrednika ili agenciju u punom vlasništvu strane vlade ili vlade, međunarodne organizacije, agencije ili posredništva u punom vlasništvu međunarodne organizacije, strane centralne banke izdavanja, posjed vlade SAD, određeni penzioni fondovi, i određeni entiteti u vlasništvu jednog ili više stvarnih vlasnika. Osim toga, izuzeti stvarni vlasnik obuhvata i lice koje se tretira kao izuzeti stvarni vlasnik u skladu sa važećim Modelom 1 IGA ili Modelom 2 IGA.

**Finansijska institucija.** Finansijska institucija generalno znači entitet koji je depozitna institucija, kastodi institucija, investiciono pravno lice, ili osiguravajuće društvo (ili holding društvo osiguravajućeg društva) koje izdaje gotovinsko osiguranje ili rentne ugovore. Vidjeti odjeljak Propisa 1.1471-5(e).

**Strana centralna emisiona banka.** Strana centralna banka izdavanja je banka koja je po zakonu ili vladinom odobrenju glavni organ, osim same vlade, da izdaje instrumente namijenjene da cirkulišu kao valuta. Ta banka je uglavnom čuvar bankovnih rezervi države po čijim zakonima je organizovana. Banka za međunarodna plaćanja se tretira

Kao da je strana emisiona banka.

Strana centralna emisiona banka mora dostaviti obrazac W-8EXP da bi utvrdila valjanost za izuzeće od obustave za poreze za plaćanja izuzeta od poreza u skladu sa odjeljkom 892 ili odjeljkom 895.

**Strana finansijska institucija (FFI).** Strana finansijska institucija (FFI) generalno znači strani entitet koji je finansijska institucija.

**Strano lice.** Strano lice obuhvata nerezidentno strano fizičko lice, stranu korporaciju, strano partnerstvo, strani trust, strano preduzeće, stranu vladu, međunarodnu organizaciju, stranu centralnu emisiju, stranu organizaciju izuzetu od poreza, li vladu u posjedu SAD, i svako drugo lice k oje nije SAD lice. Takođe uključuje stranu filijalu ili ured SAD finansijske institucije ili SAD kliring organizaciju ako je strana filijala kvalifikovani posrednik. Generalno, plaćanje SAD filijali stranog lica je plaćanje stranom licu.

**Strana vlada.** U svrhu poglavlja 3, strana vlada obuhvata samo sastavne dijelove ili kontrolisana pravna lica države kako je to definisano u odjeljku Privremenih propisa 1.892-2T. Slične definicije se primjenjuju u svrhe poglavlja u odjeljku Propisa 1.1471-6(b).

Sastavni dio stranog suvereniteta, uopšte, je svako lice, organ lica, organizacija, agencija, biro, fond, posrednička organizacija, ili drugo tijelo, kako god navedeno, koje čini vladajući organ strane države. Neto zarade vladajućeg organa se moraju uplatiti na vlastiti račun ili na druge račune stranog suvereniteta, bez ijednog dijela koji ide u korist privatnog lica.

Kontrolisano lice stranog suvereniteta je pravno lice koje je odvojeno u formi od stranog suvereniteta ili na drugi način čini odvojen pravni subjekt samo ako je :

- u potpunosti u vlasništvu i kontrolisano od strane stranog suvereniteta direktno ili indirektno preko jednog ili više kontrolisanih entiteta.
- organizovano po zakonima stranog suvereniteta u čijem je vlasništvu .
- ako se njegove neto zarade uplaćuju na vlastiti račun ili na druge račune stranog suvereniteta, bez ijednog dijela prihoda koji je u korist nekog privatnog lica.
- svoja sredstva dodjeljuje stranom suverenitetu po raspuštanju.

Kontrolisano pravno lice strane države takođe uključuje penzioni trust definisan u odjeljku Privremenih propisa 1.892-2T(c) i može obuhvaćati stranu centralnu emisiju banku koja je u potpunosti u vlasništvu strane države.

Strana vlada mora dostaviti obrazac A foreign government must provide Form W-8EXP to establish eligibility for exemption from withholding for payments exempt from tax under section 892 or for purposes of establishing its status as an exempt beneficial owner.

**Međudržavni sporazum(IGA).** IGA znači Model 1 IGA ili Model 2 IGA. Za spisak nadležnosti koje se smatraju da imaju uticaj na Model 1 ili Model 2 IGA vidjeti „Spisak nadležnosti“ dostupan na [www.irs.gov/fatca](http://www.irs.gov/fatca).

**Model 1 IGA** je sporazum između SAD ili odjeljenja za trezor i strane vlade ili jedne ili više agencija za implementaciju FATCA putem izvještavanja od strane FFI toj stranoj vladi li njenoj agenciji, nakon čega slijedi automatska razmjena datih informacija sa IRS: FFI u Modelu 1 IGA izvještava nadležnu vladu o računu je FFI izvještajnog Modela 1.

**Model 2 IGA** je sporazum ili dogovor između SAD ili Odjeljenja za trezor i strane vlade ili jedne ili više agencija da sprovode FATCA kroz izvještavanje od strane FFI prema IRS u skladu sa zahtjevima FFI sporazuma dopunjenog razmjenom informacija između navedene strane vlade ili njene agencije i IRS.a. FFI u Modelu 2 IGA koja je zaključila sporazum u okviru nadležnosti tog modela je učesnička FFI ali se može navesti kao FFI izvještajnog Modela 2.

**Međunarodna organizacija.** U svrhe poglavlja 3, međunarodna organizacija je svaka javna međunarodna organizacija sa pravom da uživa privilegije, izuzeća, i imunitete kao međunarodna organizacija u skladu sa Zakonom o imunitetom međunarodnih organizacija (22 U.S.C.288-288(f)). Uopšte, da bi se kvalifikovala kao međunarodna organizacija, SAD mora učestvovati u organizaciji u skladu sa sporazumom ili u skladu sa ovlaštenjem Zakona o Kontresu koji odobrava takvo učešće.

Svaka organizacija koja se kvalifikuje kao međunarodna organizacija po poglavlju 3 takođe se kvalifikuje kao međunarodna organizacija po poglavlju 4.

U svrhe poglavlja 4, međunarodna organizacija takođe uključuje svaku međuvladinu i nadnacionalnu organizaciju koja se prije svega sastoji od stranih vlada, odnosno koja je priznata kao nadnacionalna i međuvladina organizacija po stranom zakonu sličnom 22 U.S.C. 288-288(f) ili koji ima važeći sporazum sa stranom vladom i čiji prihod ne ide u korist privatnih lica.

**Učesnička FFI.** Učesnička FFI je FFI (uključujući izvještajni Model 2 FFI) koja se složila da poštuje uslove FFI sporazuma. Učesnička FFI takođe uključuje i FI filijale SAD finansijske institucije, osim ako je ta filijala izvještajni Model 1 FFI.

**Utvrđeno SAD lice.** Utvrđeno SAD lice je svako SAD lice osim lica navedenog u odjeljku Propisa 1.1473-1(c).

**Suvlasnički SAD vlasnik.** Suvlasnički SAD vlasnik (opisan u odjeljku 1.1473-1(b) Propisa) znači svako utvrđeno SAD lice koje:

- posjeduje, direktno ili indirektno više od 10 procenata udjela neke strane korporacije;
- posjeduje, direktno ili indirektno, više od 10 procenata profita od udjela ili kapitalne udjele u stranom partnerstvu ;
- koje se tretira kao vlanik nekog dijela stranog trasta u skladu sa odjeljcima 671 do 679; ili

- ima, direktno ili indirektno više od 10 procenata stvarnog udjela u trustu.

Territorijalna finansijska institucija. Termin teritorijalna

finansijska institucija znači finansijsku instituciju koja je osnovana ili organizovana po zakonima neke SAD teritorije. Međutim, investiciono pravno lice koje, isto tako, nije depozitna institucija, kastodi institucija ili utvrđeno osiguravajuće društvo, nije teritorijalna finansijska institucija.

**Plaćanje koje podliježe obustavi za porez.** Izraz plaćanje koje podliježe obustavi za porez je iznos koji podliježe obustavi u svrhe poglavlja 4 kako je opisano u „iznosi koji podliježu obustavi za porez“, u prethodnom tekstu. Vidjeti takođe odjeljak Propisa 1.1473-1(a) za definiciju plaćanja koje podliježe obustavi za poreze.

**Agent za obustavu poreza.** Svako lice, SAD ili strano, koje ima kontrolu, koje prima, čuva, raspolaze, ili vrši plaćanje SAD izvora FDAP prihoda koji podliježe poglavlju 3 ili 4 je agent za obustavu poreza. Agent za obustavu poreza može biti pojedinac, korporacija, partnerstvo, fondacija, asocijacija ili neko drugo lice, uključujući (ali se ne ograničavajući na) nekog stranog posrednika, strano partnerstvo, i SAD filijale nekih stranih bankaka ili osiguravajućih društava.

## Posebne instrukcije

### Dio I — Identifikacija stvarnog vlasnika

Prije popunjavanja Dijela I, kompletirajte Obrazac za strane vlade, međunarodne organizacije i strane centralne emisione banke, u daljem tekstu, da bi utvrdili da li su primljeni iznosi izuzeti od obustave poreza u skladu sa odjeljkom 892 ili 895 i da li su izuzeti od obustave poreza prema odjeljcima 1441 i 1442. Koristiti rezultate ovog obrasca da bi štrihirali odgovarajuću rubriku u redu 3 i u Dijelu II. Nemojte davati radni obrazac agentu za obustavu poreza nego ga čuvajte kod sebe zbog evidencije.

**Red 1.** Navedite puno ime organizacije .

**Red 2.** Navedite državu po čijim zakonima je strana vlada ili druga strana organizacija, osnovana, registrovana, organizovana ili koji je regulišu.

**Red 3.** Štrihirajte jednu rubriku koja odgovara. Za stranu centralnu emisionu banku (u potpunosti u vlasništvu stranog suvereniteta) treba štrihirati rubriku „strana vlada“. Ako ste „strana privatna fondacija“ trebali bi štrihirati rubriku „strana privatna fondacija“ radije nego rubriku „strana organizacija izuzeta od poreza“ .

**Red 4.** Štrihirajte jednu rubriku koja odgovara vašem statusu po poglavlju 4 (ako je potrebno). Od vas se traži da navedete svoj status po poglavlju 4 ako ste primalac plaćanja koje podliježe obustavi za porez ili imate račun kod FFI koja traži ovaj obrazac. Vidjeti odjeljak Propisa 1.1471-3(a) za definiciju primaoca plaćanja u svrhu poglavlja 4. Štrihiranjem rubrike u ovom redu, prikazujete da ste kvalifikovani za ovu klasifikaciju i, da ako tražite status kao izuzeti stvarni vlasnik, da ste stvarni vlasnik plaćanja na koja se obrazac odnosi u svrhu poglavlja 4.



*Za određene statute po poglavlju 4, od vas se traži da popunite dodatni red u ovom obrascu potvrđujući da ispunjavate uslove za status Naveden u redu 4 (kako je definisano u odjeljku Propisa 1.1471-5 ili 1.1471-6 ili važećem IGA). Uvjerite se da ste popunili traženi dio ovog obrasca prije nego što ga potpišete i dostavite agentu za obustavu poreza.*



*ako ne potvrđujete svoj status po poglavlju 4, Ovaj obrazac W-8EXP neće važiti u svrhe poglavlja 4 ako primete plaćanje koje podliježe obustavi za porez u bilo koje vrijeme u Budućnosti. Na primjer, ako ne potvrđujete svoj status po poglavlju 4 zbog ogašto plaćanja koja primete od agenta za obustavu poreza su samo u vezi sa naslijeđenim obavezama opisanim u poglavlju Propisa 1.1471-2(b), onda će se od vas tražiti da ponovo dostavite obrazac W-8EXP i da potvrdite svoj status po poglavlju 4 ako ćete primati plaćanja koja podliježu obustavi u budućnosti. Možete razmatrati potvrđivanje svog statusa po poglavlju 4 čak i ako se od vas to ne traži a da bi izbjegli ponovno dostavljanje obrasca W-8EXP agentu za obustavu poreza. Vidjeti “Prestanak važenja obrasca W-8EXP,” u prethodnom tekstu.*

**Red 5.** Stalna adresa strane vlade, međunarodne organizacije, ili strane centralne emisione banke je ona gdje se nalazi direkcija. Za sve druge organizacije, stalna adresa je adresa u državi u kojoj organizacija traži da bude rezident u svrhe poreza. Nemojte navoditi adresu finansijske institucije, poštanski fah, ili adresu koju koristite isključivo za primanje pošte osim ako je ta adresa jedina stalna adresa koju koristite i koja je vaša registrovana adrea u vašim osnivačkim dokumentima.

**Red 6.** Unesite svoju poštansku adres u jedino ako je drugačija od adrese navedene u redu 5.

**Red 7.** SAD identifikacioni broj poreskog obveznika (TIN) znači identifikacioni broj poslodavca (EIN). SAD TIN se generalno traži ako tražite izuzeće ili umanjenu stopu za obustavu poreza isključivo na bazhi vašeg zahtjeva za status da ste izuzeti od poreza u skladu sa odjeljkom 501(c) ili status privatne fondacije. Koristite obrazac SS-4, Zahtjev za identifikacioni broj poslodavca, da bi dobili EIN.

**Red 8a.** Ako je organizacija registrovana kod IRS učesnička FFI (uključujući izvještajni Model 2 FFI), registrovana izuzeta FFI (uključujući izvještajni Model 1 FFI), direktna izvještajna NFFE, štrihirajte rubriku za “GIIN” i navedite vaš GIIN. Za plaćanja izvršena prije 01.01.2015., obrazac W-8EXP dostavljen po izvještajnom Modelu 1 FFI, mora sadržavati GIIN. Za plaćanja izvršena prije 01.01.2016., sponzorisanu direktnu izvještajna NFFE može dostaviti GIIN sponzorskog pravnog lica.

**Red 8b.** Je organizaciji izdat poreski identifikacioni broj u njegovoj državi prebivališta, navesti ga ovdje.

**Red 9.** Ovaj red se može koristiti od lica koje popunjava obrazac W-8EXP ili agenta za obustavu poreza kojem se dostavlja da bi uvrstio sve informacije koje su potrebne ili korisne agentu za obustavu u vršenju njegovih obaveza. Npr., koristite red 9 da bi unijeli ime i broj računa za koji se ovaj obrazac popunjava. .



## Dio II — Izjava za kvalifikaciju statusa prema Poglavlju 3



*Od vas se ne traži da popunite izjavu za kvalifikaciju statusa po poglavlju 3. Ako dostavljate ovaj obrazac da bi dokumentovali vaš status po poglavlju 4 i ne primete*

*Plaćanje koje podliježe obustavi za poreze po poglavlju 3. Međutim, u tom slučaju, možete dostaviti obrazac W-8BEN-E da bi dokumentovali vaš status po poglavlju 4.*

**Red 10.** Sve strane vlade koje traže primjenu odjeljka 892 moraju štrahirati rubriku 10a kao i rubriku 10b ili rubriku 10c, koja god da odgovara. Navedite ime strane države suverenog organa u red 10b (ako je pravno lice sastavni dio strane vlade) ili red 10c (ako je pravno lice kontrolisano pravno lice). Centralna banka izdavanja (u cjelosti u vlasništvu stranog suvereniteta) treba da štrihira rubriku 10c.

**Red 11.** Štrahirajte ovu rubriku ako ste međunarodna organizacija. Štrihiranjem ove rubrike potvrđujete sve izjave date u redu 11.

**Red 12.** Štrahirajte ovu rubriku ako ste strana centralna emisiona banka u svrhe poglavlja 3 (vidjeti definicije) koja nije u cjelosti u vlasništvu stranog suvereniteta. Štrihiranjem ove rubrike, potvrđujete sve izjave date u redu 12.

**Red 13.** Ako ste strana izuzeta organizacija, morate priložiti izjavu kojom navodite svaki prihod koji se može obuhvatiti odjeljkom 512 u računanju vaješeg oporezivog prihoda koji nije povezan sa poslom.

**Rubrika 13a.** Štrahirajte ovu rubriku ako vam je izdata potvrda od IRS. Navedite datum potvrde IRS-a.

**Rubrika 13b.** Štrahirajte ovu rubriku ako nemate potvrdu od IRS-a ali dostavljate mišljenje SAD vijeća koji zaključuje da ste organizacija opisana u odjeljku 501(c).

**Rubrika 13c.** Ako ste organizacija iz odjeljka 501(c)(3) štrahirajte ovu rubriku ako niste privatna fondacija. Morate priložiti na potvrdu o obustavi poreza pismenu izjavu koja pruža dovoljno činjenica u vezi sa vašim poslovanjem i pomaže IRS da utvrdi da bi ste vjerovatno bili kvalifikovani kao organizacija opisana u odjeljku 509(a)(1), (2), (3), ili (4). Vidjeti Rev. Proc. 92-94, 1992-2C.B. 507, odjeljak 4, za informacije o izradi pismene izjave stranog ekvivalenta domaćim javnim humanitarnim organizacijama.

**Rubrika 13d.** Štrahirajte ovu rubriku ako ste organizacija iz odjeljka 501(c)(3) i ako ste privatna fondacija opisana u odjeljku 509.

**Red 14.** Štrahirajte ovu rubriku ako ste vlada u posjedu SAD. Štrihiranjem ove rubrike potvrđujete izjave date u redu 14.

## Dio III — Izjava za kvalifikaciju statusa po Poglavlju 4



*Od vas se ne traži da popunite izjavu o kvalifikaciji po poglavlju 4 ako niste primalac plaćanja koje podliježe obustavi za porez ili niste vlasnik računa*

*Sa računom kod FFI koja traži ovaj obrazac .*

**Red 15.** Štrahirati rubriku da bi naveli da se tretirate kao FFI koja ne podliježe izvještavanju u skladu sa važećim IGA (i kako je definisano u IGA). Morate navesti važeći IGA navodeći ime jurisdikcije koja ima važeći IGA na snazi sa SAD-om. Morate takođe agentu za obustavu poreza dostaviti klasu entiteta opisanog u Aneksu II IGA-e koji je primjenjiva na vaš status. Ako ste FFI koja se tretira kao registrovana izuzeta FFI u skladu sa važećim Modelom 2 IGA, morate navesti svoj GIIN u predviđenom prostoru. .

**Red 16.** Štrahirati ovu rubriku ako ste teritorijalna finansijska institucija. Štrihiranjem ove rubrike potvrđujete izjavu u redu 16.

**Red 17.** Štrahirajte ovu rubriku ako ste strana vlada, valada u posjedu SAD, ili strana centralna emisiona banka kako je to definisano u svrhe poglavlja 4 (vidjeti odjeljak Propisa 1.1471-6). Štrihiranjem ove rubrike, potvrđujete izjavu datu u redu 17.

**Red 18.** Štrahirajte ovu rubriku ako ste izuzeti penzioni plan strane valde kako je definisano u svrhe poglavlja 4. Štrihiranjem rubrike, potvrđujete sve izjave date u redu 18.

**Red 19.** Štrahirajte ovu rubriku ako ste 501(c) organizacija koja nije osiguravajuće društvo opisano u odjeljku 501(c) (15). Štrihiranjem ove rubrike, potvrđujete izjavu datu u redu 19.

**Red 20.** Provjerite rubriku 20a ako ste pasivna NFFE. Ako nemate nikakve sudioničke SAD vlasnike, štrahirajte rubriku 20b.

Ako imate nekog sudioničkog SAD vlasnika, morate dati izjavu za informacije utvrđene u redu 20c.

**Red 21.** Štrahirajte rubriku 21 ako ste sponzorirana NFFE koja podliježe direktnom izvještavanju. Navedite ime vašeg sponzorskog pravnog lica u prostoru koji je određen za to. Štrihiranjem ove rubrike, potvrđujete izjave date u redu 21.

## Dio IV – Potvrda

Obrazac W-8EXP mora biti potpisan i datiran od ovlaštenog službenika strane vlade, međunarodne organizacije, strane centralne emisione banke, strane organizacije izuzete od poreza, strane privatne fondacije, ili vlade u posjedu SAD, u zavisnosti šta odgovara. Potpisivanjem obrasca W-8EXP, ovlašteni predstavnik, službenik ili agent se takođe slaže da pruži novi obrazac u roku od 30 dana nakon izmjene u okolnostima koji čine potvrdu na obrascu neispravnom (osim ako se neće vršiti buduća plaćanja organizaciji od strane agenta za obustavu poreza). Ovlašteni predstavnik, službenik, ili agent moraju takođe štrahirati rubriku da on ili ona imaju kapacitet za potpisivanje u ime organizacije.

**Obavještenje o zakonu za smanjenje papirologije.**

Radi informacije, tražimo u ovom obracu da poštuju zakone SADA o internim prihodima. Od vas se traži da dostavite informacije. Mi moramo osigurati da ste u skladu sa ovim zakonima i da nam omogućite da utvrdimo i naplatimo pravi iznos poreza.

Od vas se ne traži da date informacije koje se traže u obrascu koje podliježu Zakonu o smanjenju papirologije sve dok obrazac ima važeći OMB kontrolni broj. Knjige ili evidencije koje se odnose na obrazac ili njegove instrukcije se moraju čuvati sve dok njihov sadržaj može biti od materijalno značaja u primjeni Zakona o internom prihodu. Generalno, poreske prijave i informacije o prijavi poreza su povjerljive kako je to navedeno u odjeljku 6103.

Vrijeme potrebno da se kompletira i ispuni ovaj obrazac variraće u zavisnosti od pojedinačnih okolnosti. Procijenjeno prosječno vrijeme je :

Vodenje evidencije ,6 hr., 42 min.; Obavještanje o zakonu ili obrascu, 5 hr.,18 min.; **Priiprema i dostavljanje obrasca** 8 hr., 2 min.

Ako imate komentara u vezi sa tačnošću procjene potrebnog vremena ili prijedloge da se obrazac pojednostavi, biće nam drago da se javite. Komentar možete poslati sa [www.irs.gov/formspubs/](http://www.irs.gov/formspubs/). Kliknite na „Više informacija“ onda na „Povratna informacija“. Možete pisati na Internal Revenue Service, Tax Forms and Publications, SE:W:CAR:MP:TFP, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 20224. Nemojte slati obrazac W-8EXP ovoj službi nego ga dajte svom agentu za obustavu poreza.

---




**RADNI OBRAZAC ZA STRANE VLADU, MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE, I STRANE CENTRALNE EMISIONE BANKE (Ne davati**
**agentu za obustavu poreza)**

Popunite ovaj radni obrazac da biste utvrdili da li su primljeni iznosi izuzeti ili će biti izuzeti od SAD poreza u skladu sa odjeljkom 892 ili odjeljkom 895 i izuzeti od obustave za porez u skladu sa odjeljcima 1441 i 1442.

- Strane vlade i strana centralna emisiona banka, početi sa pitanjem 1.
- Međunarodne organizacije, ići direktno na pitanje 6.

STRANA VLADA	Da	Ne
<b>1 a</b> Da li je strana vlada sastavni dio stranog suvereniteta (vidjeti <b>Definicije</b> )? ..... (Ako „Da“, ići na pitanje <b>4</b> . Ako „Ne“ odgovoriti na pitanje <b>1b</b> .)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>b</b> Da li je strana vlada kontrolisani entitet stranog suvereniteta (vidjeti <b>Definicije</b> )? ..... (Ako „Da“, odgovoriti na pitanje <b>2a</b> . Ako „Ne“ ići na pitanje <b>7a</b> .)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2 a</b> Da li je kontrolisani entitet strana centralna emisiona banka (vidjeti <b>Definicije</b> )? ..... (Ako „Da“, odgovoriti na pitanje <b>2b</b> . Ako „Ne“, ići na pitanje <b>3</b> .)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>b</b> Da li je strana centralna emisiona banka angažovana u komercijalnim aktivnostima u SAD? ..... (Ako „Da“, odgovoriti na pitanje <b>7a</b> . Ako „Ne“, ići na pitanje <b>4</b> .)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b> Da li je kontrolisani entitet angažovan u komercijalnim aktivnostima bilo gdje u svijetu? ..... (Ako „Da“, prihod <b>nije</b> izuzet od poreza u skladu sa odjeljkom 892 i može podlijegati obustavi za porez. <b>Ne popunjavajte</b> obrazac W-8EXP za takav prihod. Umjesto njega popunite obrazac W-8BEN-E ili W-8ECI. Ako „Ne“, odgovoriti na pitanje <b>4</b> .)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b> Da li strana vlada ili strana centralna emisiona banka (u potpunosti u vlasništvu od stranog suvereniteta) prima prihod direktno ili indirektno od kontrolisanih komercijalnih pravnih lica ili je prihod dobijen iz raspodjele neke kamate u kontrolisanom pravnom licu (vidjeti <b>Definicije</b> )? ..... (Ako „Da“, prihod <b>nije</b> izuzet od poreza po odjeljku 892 i može podlijegati obustavi za porez. <b>Ne popunjavati</b> obrazac W-8EXP za takav prihod. Umjesto toga, popuniti obrazac W-8BEN-E ili W-8ECI. Ako „Ne“, odgovoriti na pitanje <b>5</b> .)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b> Ako je neki prihod primljen od strane vlade ili strane centralne emisione banke (svaki prihod primljen od strane vlade ili strane centralne emisione banke (potpuno u vlasništvu stranog suvereniteta) iz izvora koji nisu investicije u SAD u dionicama, mjenicama, drugodomaćim hartijama od vrijednosti (kako je definisano u odjeljku Privremenih propisa 1.892-3T(a)(3)), finansijskim instrumentima koji se čuvaju za vladinu finansijsku ili monetarnu politiku (kako je definisano u odjeljku Privremenih propisa 1.892-3T(a)(4) i (a)(5)), ili kamatama na depozite u bankama u SAD ? ..... (Ako „Da“, prihod <b>nije</b> izuzet od poreza po odjeljku 892 i može podlijegati obustavi za porez. <b>Ne popunjavajte</b> obrazac W-8EXP za takav prihod. Umjesto toga popunite obrazac W-8BEN-E ili W-8ECI. Ako „Ne“, štrahirajte odgovarajuću rubriku u <b>redu 10</b> obrasca W-8EXP.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA	Da	Ne
<b>6</b> Da li je međunarodna organizacija organizacija u kojoj SAD učestvuje po osnovu nekog sporazuma ili po Zakonu o Kongresu koji odobrava takvo učešće i za koje je predsjednik SADA izdao Izvršni nalog ovlašćujući organizaciju da uživa sve privilegije, izuzeća, i imunitet u skladu sa Zakonom o imunitetu međunarodne organizacije (22 U.S.C. 288, 288e, 288f)? ..... (Ako „Da“, štrahirati rubriku u <b>redu 11</b> obrasca W-8EXP. Ako „Ne“, prihod može podlijegati obustavi za porez. <b>Ne popunjavati</b> ovaj obrazac za takav prihod. Umjesto toga, popuniti obrazac W-8BEN-E ili W-8ECI.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STRANA CENTRALNA EMISIONA BANKA	Da	Ne
<b>7 a</b> Je entitet, bilo u cjelini ili djelimično u vlasništvu stranog suvereniteta, strane centralne emisione banke ? ..... (Ako „Da“, odgovoriti na pitanje <b>7b</b> . Ako „Ne“, prihod <b>nije</b> izuzet od poreza u skladu sa odjeljkom 895 i može podlijegati obustavi za porez. <b>Ne popunjavajte</b> obrazac W-8EXP za takav prihod popunite obrazac W-8BEN-E ili W-8ECI.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>b</b> Ako je prihod primljen od strane centralne emisione banke iz izvora koji nisu obaveze SAD (ili neke agencije ili njenih posrednika) ili od kamate na depozite kod lica koji vrše bankarske poslove? ..... (Ako „Da“, prihod <b>nije</b> izuzet od poreza po odjeljku 895 i može podlijegati obustavi za porez. <b>Ne popunjavajte</b> obrazac W-8EXP za takav prihod. Umjesto toga, popunite obrazac W-8BEN-E ili W-8ECI. Ako „Ne“, odgovorite na pitanje <b>7c</b> .)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>c</b> Da li su obligacije SAD-a (ili neke agencije ili njenog posrednika) ili bankarske depozite u vlasništvu strane centralne emisione banke koje drži za ili ih koristiti u vezi sa, vršenjem komercijalnih bankarskih funkcija ili drugih komercijalnih aktivnosti od strane centralne emisione banke? ..... (Ako „Da“, prihod <b>nije</b> izuzeta od poreza po odjeljku 895 i može podlijegati obustavi za porez. <b>Ne popunjavajte</b> obrazac W-8EXP za takav prihod. Umjesto toga popunite obrazac W-8BEN-E ili W-8ECI. Ako „Ne“, štrahirajte rubriku u <b>redu 12</b> obrasca W-8EXP.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>